

**AMENDMENT IN THE NATURE OF A SUBSTITUTE
TO H.R. 3212
OFFERED BY MR. BISHOP OF UTAH**

Strike all after the enacting clause and insert the following:

1 **SECTION 1. ADDITIONAL LAND FOR GRAND RONDE RES-**
2 **ERVATION.**

3 Section 1 of Public Law 100–425 (commonly known
4 as the “Grand Ronde Reservation Act”) (25 U.S.C. 713f
5 note; 102 Stat. 1594; 104 Stat. 207; 108 Stat. 708; 108
6 Stat. 4566; 112 Stat. 1896), is amended—

7 (1) in subsection (a)—

8 (A) in the first sentence—

9 (i) by striking “Subject to valid exist-
10 ing rights, including (but not limited to)
11 all” and inserting the following:

12 “(1) IN GENERAL.—Subject to valid existing
13 rights, including all”; and

14 (ii) by inserting “(referred to in this
15 Act as the ‘Tribes’)” before the period at
16 the end;

17 (B) in the second sentence, by striking
18 “Such land” and inserting the following:

1 “(2) TREATMENT.—The land referred to in
2 paragraph (1)”;

3 (C) by adding at the end the following:

4 “(3) ADDITIONAL TRUST ACQUISITIONS.—

5 “(A) IN GENERAL.—The Secretary may
6 accept title in and to any additional real prop-
7 erty located within the boundaries of the origi-
8 nal 1857 reservation of the Tribes (as estab-
9 lished by the Executive order dated June 30,
10 1857, and comprised of land within the political
11 boundaries of Polk and Yamhill Counties, Or-
12 egon), if that real property is conveyed or oth-
13 erwise transferred to the United States by, or
14 on behalf of, the Tribes.

15 “(B) TREATMENT OF TRUST LAND.—

16 “(i) IN GENERAL.—An application to
17 take land into trust within the boundaries
18 of the original 1857 reservation of the
19 Tribes shall be treated by the Secretary as
20 an on-reservation trust acquisition.

21 “(ii) GAMING.—

22 “(I) IN GENERAL.—Except as
23 provided in subclause (II), real prop-
24 erty taken into trust pursuant to this
25 paragraph shall not be eligible, or

1 used, for any class II gaming or class
2 III gaming (as those terms are de-
3 fined in section 4 of the Indian Gam-
4 ing Regulatory Act (25 U.S.C.
5 2703)).

6 “(II) EXCEPTION.—Subclause (I)
7 shall not apply to any real property
8 located within 2 miles of the gaming
9 facility in existence on the date of en-
10 actment of this paragraph located on
11 State Highway 18 in the Grand
12 Ronde community, Oregon.

13 “(C) RESERVATION.—All real property
14 taken into trust within the boundaries described
15 in subparagraph (A) at any time after Sep-
16 tember 9, 1988, shall be considered to be a part
17 of the reservation of the Tribes.”; and

18 (2) in subsection (c)—

19 (A) in the matter preceding the table, by
20 striking “in subsection (a) are approximately
21 10,311.60” and inserting “in subsection (a)(1)
22 are the approximately 11,349.92”; and

23 (B) by striking the table and inserting the
24 following:

South	West	Section	Subdivision	Aeres
4	8	36	SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40
4	7	31	Lots 1,2, NE $\frac{1}{4}$, E $\frac{1}{2}$ NW $\frac{1}{4}$	320.89
5	7	6	All	634.02
5	7	7	All	638.99
5	7	18	Lots 1 & 2, NE $\frac{1}{4}$, E $\frac{1}{2}$ NW $\frac{1}{4}$	320.07
5	8	1	SE $\frac{1}{4}$	160
5	8	3	All	635.60
5	8	7	All	661.75
5	8	8	All	640
5	8	9	All	640
5	8	10	All	640
5	8	11	All	640
5	8	12	All	640
5	8	13	All	640
5	8	14	All	640
5	8	15	All	640
5	8	16	All	640
5	8	17	All	640
6	8	1	SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$, W $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	53.78
6	8	1	S $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	10.03
6	7	7, 8, 17, 18	Former tax lot 800, located within the SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ of sec. 7; SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ of sec. 8; NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ of sec. 17; and NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ of sec. 18	5.55
4	7	30	Lots 3,4, SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, E $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$	241.06
6	8	1	N $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$	29.59
6	8	12	W $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, N $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, N $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	21.70
6	8	13	W $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{2}$ NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	5.31
6	7	7	E $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{2}$	57.60
6	7	8	SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, W $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$	22.46
6	7	17	NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, N $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	10.84
6	7	18	E $\frac{1}{2}$ NE $\frac{1}{4}$	43.42
6	8	1	W $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	20.6
6	8	1	N $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	19.99
6	8	1	SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	9.99
6	8	1	NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	10.46

South	West	Section	Subdivision	Aeres
6	8	1	NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	12.99
6	7	6	SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	37.39
6	7	5	SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	24.87
6	7	5, 8	SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ of sec. 5; and NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ of sec. 8	109.9
6	8	1	NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	31.32
6	8	1	NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	8.89
6	8	1	SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	78.4
6	7	8, 17	SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ of sec. 8; and NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ of sec. 17	14.33
6	7	17	NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	6.68
6	8	12	SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	8.19
6	8	1	SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	2.0
6	8	1	SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	5.05
6	8	12	SE $\frac{1}{4}$, SW $\frac{1}{4}$	54.64
6	7	17, 18	SW $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ of sec. 17; and SE $\frac{1}{4}$, NE $\frac{1}{4}$ of sec. 18	136.83
6	8	1	SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	20.08
6	7	5	NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$, SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$, E $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	97.38
4	7	31	SE $\frac{1}{4}$	159.60
6	7	17	NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	3.14
6	8	12	NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	1.10
6	7	8	SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	0.92
6	8	12	NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	1.99
6	7, 8	7, 12	NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ of sec. 7; and S $\frac{1}{2}$ NE $\frac{1}{4}$ E $\frac{1}{2}$ NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ of sec. 12	86.48
6	8	12	NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	1.56
6	7,8	6,1	W $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ of sec. 6; and E $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ of sec. 1	35.82
6	7	5	E $\frac{1}{2}$ NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	19.88
6	8	12	NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	0.29
6	8	1	SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	2.5
6	7	8	NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	7.16
6	8	1	SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	5.5
6	8	1	SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	1.34
Total				11,349.92."

